

Сыланата
2 харчы

Пермякова итгитик эдэр-
дэлэлтислэр,
Ордук улахан үерүү

ССКП оройуоннаабы комитетын сэттис пленума

СССР-ийн орхиуоннаабы комишонын сэтгэлхэ
КОМСОМОЛГА ПАРТИЙНАЙ САЛАЛТАНЫ ТУПСАРЫАХХА

ССКП райкомун бастакы секретара И. П. Листиков дакылааттан

ПАРТИЯ комсомолу байртайн, эрэлдээх комсомоотчуудын уонна байбууд резервэтин быһааччынан көрөр, киинэхэ коммунистическай тууру эппиэтээх сорунтарын итэҕэйэр. Оройуон партийнай тэрилтэлэрэ комсомолу салайыыга ССКП XXV съезина, партия Киин Комитетин «Красноярской кыраайдаагы партийнай тэрилтэ комсомолу салайыыга үлэтин туһунан» уураахтарынан, ЫВСЛКС XVIII съезигэр табырыс Л. И. Брежнев этиитинин, о. д. а. партийнай докумуоннарынан салайтараллар. ССКП райкома, киин бюрота комсомолта партийнай салаатаны күүтүрүүгө байыттын үлэтин сталин уонна ныамаларын тупсаран илэргэ дылулар. Кэниинки балтарай сылга партия райкомун бюротугар комсомольскай тэрилтэлэр үлэлэрин туһунан алта боппуруос дүүллээһининэ. Олор истэригэр Субуруускай аатынан соххоз партияна комсомолу салайыытыгар өтчүөтэ. ЫВСЛКС райкомун пленумнарынан уонна бюротун мунууахтарын быһтыы практикатын туһунан, комсомолецтар уонна ыччаттар марксистскай-ленинскэй урэххэригэр иһээнэ киинлэри бюр-майгы өтүһүн, олоххо активнай позицияга иһээнэ комсомол райкомун үлэтин туһунан боппуруостар көрүлүнүлэр. Комсомольскай үлэ боппуруостарын Эрилик Эрнэстик аатынан совхозтаагы, промкомбинаттаагы, олох-дьаһах комбинаттаагы, маһнайгы сүһүөх, Мугудайдаагы цеховой, о. д. а. партийнай тэрилтэлэр быһааннаахтык дүүллээһэлэр.

Ыччаты кытары үлэлиир кадрдар партиянай арагалаларың ханаттыгыга улахан болгомото ууруллар. Ыччатың комсомолга барыта 104 коммунист (оройуоннаары комсомольскай төрилтэ 3,5 бырыһыана) быыбарданан уонна аһаанан үлэлиир. Оройуонга барыта 2950 комсомольцы: түмэр 50 маннайгы сүһүк уонна 61 цеховой комсомольскай төрилтэлэр буоллар. Кириилэр салалталарыңан комсомолецтар уонна ыччаттар хаһайыстыбаннай уонна культурнай туууга оруоллара сыһыда үрдөхөн иһэр. Соххостарга, араас төрилтэлэргэ 52 комсомольскай-ыччат коллективтар төриллэн үлэлиилэр. Кинилэртэн сорохторо үлэҥэ коммунистическайдым сыһааннаһыы үтүөкөн холобурун көрдөрүлэр, пятилеткатаары быһаһианын болдурдун инниэн толортоотулар. Социалистическай куоталлыгыга бастаан иһэр комсомолецтар уонна ыччаттар ахсааннара күн ахсын элбиги, эбиллэ турар. Эдэрлэр үлэҥэ арылбаа суох көрөх-эбиллээх көбүдөннэри оһороллор.

Комсомольскай төрилтэлэр антиянай кыттыларынан үөрөнөөччүлэр сайынтыгы сымнааһаһиара уонна үлэлэргэ сыл ахсын үчүтүйдүк төриллэр буолла. Ыһыыл барыта 1350 үөрөнөөччү хабан 23 биригээдэ икки түһүмэһиэн үлэлэстэ, алгардас от хомууругар 360 оҥо кытыһына.

ОЛ ЭРЭЭРИ ССКП райко-
мун, манлайгы сүбүүх уонна

цеховой партийнай тэрилтэлэр көмөсөсү салгыныларыын таһыма билигин даҕаны ССКП XXV съезиин көрдөбүллэригэр сыта аһмэтүрүбөт туруктаах. Бу салаада партийнай тэрилтэлэр бойобуой дыовурдарын үрдүтүгө, дыосомплогоннон бөдөрөтүүгө дынг чакты хамсатылылаах дыаһаллар ыһылыа-баттар.

Комсомолда партиянын араманы ханатар туурунан СССР КК модубууга молректук толоруулар. Мамдайгы сунуук комсомольский таргеттар секретардарын 40 эра бырыйнама коммунистар. Цеховой таргеттарга балайлауны итин моор молтох. Бу итарган тууратарга биниже кыахтар баалар, охору тууныааха наада.

Көңүлүк бийат сымта чуту-
һылар бйрнмгө оройунта
ССКП көккүгүтөр ылыдыбыт-
тур 70 бырыһыанара ЫВСЛС
чилиһнмэр. Ол гынан бараң
комсомальская тэригте секре-
тарларын партиада үүнүрөн
осе да кыалла киле. Бу ин-
никитин учуоттаныан иада.

ССКП Кийн Комитетийн «Идеологический, политический-интер үзэи салгыи түрслэр туһунан» уураагын олохко ниллэригэи сибээстээн ыччатары коммунистический энтэн багачаа сэргүүлүнэ эрээр, бу дымалага итэвэс кутуу билигин да адында суох. Аастыт полит-үрөх дымлыгар 72 комсомолец уонна иттииналар быдан элбэс союуа суох ычат үрөх хайдыл да көрүгүнүн хабыллыбакка хаалбыга. Бу ордух Кара Маркс ааһынан сохкооттаагы, оро Луон кийн бадылхатынаады, «Сельхозтехника» холбоһуунаагы, райпотаагы, о. д. а. тариалатэргэ сайыһынаага. Полит-үрөх занятиелара Хатылыга, Бахсыга, Хайахсыкка уонна Сыланга, сибээс уездыгар уонна тутуу учаастагар сөптөөх тэрээһинэ суох ытыллыбытара. Занятиелар идеяной ис хобооннорун Үрдэтиннэн партийнай тэрилтэлэр олоһе мөлтөхтүк дырыктаналлар. Сана үрөх дымлыгар ити итэҕэстэри хатылаабат сөрүк түрөд.

«ЗНАНИЕ» общество уонна комсомол райкомун лекторскай бөлөхө ыччат тематалар лекциялары содухтук тэрийэллэр. Хаһалыкты-обоннай салааларчылар ыччаттар ортолоругар лекционный пропаганда мөлтөхтүк ыыталлар. Партиянай тэрээстэр уонна ЫБСЛКС райкома идеологиячеснай үлэ бу дьобуруунаах салаатын лаппа туссарар ыбардыһыахтэр.

Оскуулатаабы: партиянай тэ-
рияталар уонча ЫБСЛКС
райкома үөрэнэччилэр ком-
сомольскай тэрияталарын си-
тэти суох салайаллар. Үөхөрү
билиги халыччылыбытын үрдэ-
тиннэ, дьһсөһһһһһһһһһһһһһһ
бөгөр-
төтүүгэ, үөрэнэччилэр, ордун
уохаттар, общественная анги-
ностарын салгыһһһһһһһһһһ
баймаһһһһһһһһһһһһһһһ
патриотическай уон-
на физкультурнай-спортивнай
үлэлэргэ оскуулатаабы: комсо-
мольскай тэрияталар оруолла-
ра ЫБСЛКС XVIII съезһһһһһ

дэбильнага эпізоды. Партыйнай тэрміналар мччаты: ІІ-а дайдула мунура сурх беринчиллах бускууга, партия уонна норуот революционнай, бэйлбуй иттиинэ улара үгэс-төрүгэрин итиннэ болломтолорун күүһүрдүүх тустаахтар. Бу дьалала кырдыаас коммунистары, үлэ уонна сэрэх ветерандары, мччат наставниктары кизиник тардыл-лаастаах.

1981 сны кулун тутарта Саха
сирийн комсомодун 60 сыта
туоларынан оройуусинаады
комсомольскай тарилта кэкиэ
дьааллары олохтуохтаах, ор-
дук антинайдык үлэллэхтэх.
Ити барыта партийнай тарил-
тэлэр салаалтараарынан, быһач-
чы комолорунэн ытылдьах-
таах.

Бүгдтэй байгалийн-патриотический нийтнэг элдэх итгэцээр дээхнэг, уулаатары даангнгах байгалийн сулууслара болонмэвчин малтэх. Выйг бу үлэин туусларынга Мугулай орго оскулатын коллектив байгитгэр обьектамактаба ылын, оройоонга шыгыры таваары үлэниир. Маны сир ахын өлөөнүү торийнэххэ, сельсоветтар жини ардыларыг социалистический куотайныны торийнэххэ.

Оройуонуга физкультура уонна спорт маассабала өссө да ситиһилэ илик. Угус коллективтарга ГТО комплексын нуордмаларын туттарыы тэрээххинээхтик ыытыллыбат. Спортивной базаны тэрийингэ сорох санхыктар ситтэ суох үлэстеккэр.

БУРУЙ оюрууны утары
оохууну күүрдүгүтэ, об-
щественнай борзодогн бөгөр-
түүгэ өссө олбори оюруолу-
тул наада. Билингинте бу са-
лаага мытыллар үлө көдүйүнэ
намылах. 1979 сылта холубу-
най бурый 70 бырьдыана, об-
щественнай борзодогн көһии 70
бырьдыана иччеттарынан
оюгулулубуз. Быыл дараы
балайынныкы итинтон орду-
суох. Оттоон ол иччат ортогу-
тар китер, сэрэтэр үалин төр-
дүттөн тупсарары модьуйар.

Илчэт идэвх бичиглэлийн
културнайдыг, тухайлаахыг
атаарлагын төрийнхээ нэгд-
сольскай, профсоюзнай тари-
галар, культура учреждени-
ларын үлэллэрийн партийнай та-
рихталар сэтгэе сүххэ жигн-
нислэр. ИБСЛРС райноха бу
бонпууоска тых сирдоринон
культура киннерин кытта
биргэ үлэлэлэинэ нээллэ
иллэ. Калар егүтүр жиглэр
эмнэ учуоттандалара нээл-
длах.

Видео 30-гар дүрри саяс-
таах орто үерэгэ суох 630-ча
ыччат баар. Ол үрдүнэн иччат
бу араатанн кэлэктин уонна
күнөөннүгү үөрөхтүн хааны
быстар малтох, былаан сыл
ахсын туолбат. Орто үерэгэ
суох иччат Эркин Эристиин
аатына, сохсонна, Чурагчы
сэлиэннэүгүтөр ордук элбегин
үрдүнэн хаайаыстыбанын сал-
лайааччылар, партиянал тэ-
риллэлэр, сельсоветтар испол-
комнара кинилэри үөрөттөрөн-
тэ болломталорун уурбаттар.
Бу улаха, итэвэс булгуччу
туоратыллыахтаах.

Уонсай үөрэхтээһин аскуо
лаларын үөрэнээччилэрин үө

ротинни итэнкэ итгинни, ки-
нэлэри үлэбэ бэлэмнэһини
салтыг тунсарар туһунан
СССР КК уонна ССРС Минис-
трдарин Советын амандаах
уураактара тыхсабыттан У-
ссылга чугаһып бириэмэ аас-
та. Оттон бийиги бу салаага
эраһылларин мурдук боччум-
наах уларыта тутуугу өҥө-
рдүккөт. Карл Маркс аатынан
Субуруускай аатынан уонна
«Чурапчы» совхозтар, «Сель-
хозтехника» колхозугун, рай-
во, олох-дьаһах комбинатын
мурдук базовый тиритэлэр ту-
һааннаах оскуолаларыгар ко-
дүүүттөрүн көмөлөспөккө оло-
роолор. Ол иһин партия рай-
комун бюрога бийимд мам-
чылар бары базовый тирит-
элэргэ үөрөнөөччүлэри үлэ-
питинигэ, идэбэ үөрэттигэ анал-
даах кабинеттары тэрийингэ
чончу соруудахтары тиздирби-
тэ. Хомойуох иһин, олор ба-
чааһа диэри үгүс сирдэргэ
толорулла иликтэр. Ийдикитин
бу партиянай уураах уулоуу-
та контрбуолдуннахтаах.

МБСЛКС Кийн Комитета «Орус пятилеткада—ударный финиш», «ССКП XXVI съездин достойнайдык көрсөүгүн!» диген девизтөөх комсомольский дымадаларга Бүтүн Союзвады эстафетаны билдирдэ. Комсомол райкома партийнай термилтилер көмөлөрүнөн оройлун ыччатын производственный активнойын салгыы ерө көтөрүүгө, ич союзнай уонна итир үлэни түсүрөмүтэ мадалаах берэ дыагаллары ылдыах тусталар.

Бирикнэ ыччары техникес-
кий үөрэттээһин олох хаалан
иһэр. Партия райкомун бюрота
тыа хаһаайыстыбатын маассабай
идэлэрин, ол ийикэр меха-
низаторской кадрдары бэлэм-
нээһингэ ынгурсаппат ички
сыллаах былаанын совхозтар
салалталара толорбуттар.
Бир үксүн ол содуугар би-
дигин хаһаайыстыбаларга
трактористтар уонна шоферда-
рыны бэттэр, техниканы туһа-
ныа коэффициента хаһаа на-
мыах. Быһыл от ыһаат
ССКП райкомун бюрота 1980—
1982 сылларга оройуонга тех-
нической кадрдары бэлэмнээ-
һин былаанын ырытан оҕордо.
Ол быһыстынан, чутастаагы
үс сылта 198 механизатор, 98
сүөһү ыстугунун ырахан үлө-
лэрин механизациялааһын
маастара, 110 ынагы массын-
нан ыһаан оператора, 97
тракторист-машинист бэлэм-
нөнүөхтөөх. Бу үлэни партия
райкома оройуоннаагы ком-
сомольскай териттэ ударнай
соруутуна биллэрда.

ТҮЯ СИРИГЭР ыгчаты
олхосугуу соруктара ССКП об-
номун уонна республика Ми-
нистрдэрин Советын «Сүөһү
иниистин рабочай кадрлары-
нан хааччыһын, кинилэр ква-
лификацияларын үрдэтти уон-
на бөдөрөгүү дьаһалларын
тустарынан» быһылыгы уураах-
тарыгар дьонго кини ыйылы
быттара. Итинэн сибээстээх
ССКП райкома уонна райсов-
исполкома эмис туһаннан
дьаһалларга бэлэттөөн, совхо-
тарга чопчу соруудахтары тиз-
дэн тураллар. Онтон ыла
да ый ааста эрээри, совхоз-
та үлэһит илиһин эбин таһ-
пын соруудахтары тиздэн

лорулубакка нһэр. Соьхотер
партиомнара, директордара,
олехтоох Советтар исполном-
нара, маншайгы сүбүөх пар-
тийный таристолор бу Уура-
ды толоруута суһал дьаһала-
ры ыдыахтаахтар.

Эдэр рабoчaйдары үлэзэ иштэтигэ, илэзэ уһууруга иштэтигэ кыһаҥнык туһаныа-
дыахха. Бу үлэзэ ураты бол-
омто үүрүлүөктөөх.

Идэвхэг адэр рабочайдары бадминсанынгу бийнги 13 М-дэх СПТУ-ыг улахэн оруулаах. Ол урдуын советотир директордара, партийнай тариотолэре профтехучилищеа уэрэнэччилэри бытыны бэдаанын сым аксын толорботтор. Отгон базовой тариотолэр кидиэхэ бочумнаах коммунэ оргорботтор. Бу итгэс хайаан даанын тваратылдахтаах.

ЫВЭСЛКС райкома, кэни бю. рота оройуоннаабы партинай торигэ салалтатынан ыччары коммунистическай итинигэ, эдэрлэр айымныылаах активностарын сайыннарыыта кэнкэ үлэлэри ыстаталлар. Ол эрээри комсомол райкомун, ордух ки. ни аппаратын үлэтигэр боччумнаах итэвэстэр бааллар. Ити, туох ханнык инициатива кыратынан, баа-бардаммыт активы кытта үзө мөлтөбүнөн, ыччат маассатын кытта сибээс ситгэтэ суогунаан ыһааарыллар.

Оройуоннаабы комсомоль-
скай тэрилтэ иннигэр түрүр
оппийэтээх соруктар ЫВСЛХС
райкомун бюроһун, райком ап-
паратын үлэтин стилин уонна
дьымаларын саага кербүл-
лэргэ сөп түбэһиннэриэн улары-
та тутары эрийэллэр.

Комсомолу салайыыга боһо-
лэрин сыһыаннарын ордух
«Чурапчы» уонна Субуруускай
аатынан соххоотар парткомна-
ра, «Сельхозтехника» холбо-
һуунаабы, коммунальнай
предприятиелар комбинатта-
рынаабы, «Якутколхозстрой»
ТМУ-наабы, О. д. а. партийнай
тэрилтэлэр тосту тупсарыах-
таахтар.

БАЛАБАН мыйгар—сэтгэ-
нгэр оройуон комсомольской
тэрилтэлэригэр Отчуоттар-
былбардар буолуохтара. Бу
хампаанньа ССКП XXVI съ-
езигэр дэриэснэй бэлэмдэ-
ниигэ оройуон эдэр сааһын по-
литической уонна производст-
венной активнай салгыы
сайланыары, комсомольской
тэрилтэлэр күүстөрүн тирээн
тулар хаһаайыстыбаннай со-
руктары—сүөһү аһылытын со-
буотускалааһын уонна үүнүү
көмүсүн тэрэһинизэхтик
түмүктээһин, общественнай
сүөһү кыстытын кичэллээхтик
тэрийини — ситиһинизэхти
быһаарыыга түмэ тардыы бэ-
лэтинэн барыахтаах. Отчуот-
тар-былбардар комсомольской
актив деловой, политической
хааччылыбатын тупсарыппан,
комсомольской тэрилтэлэр бо-
лбуой дьобурдарын үрдэтти-
ни добуһуоллаһахтаахтат.
Бу эппиэттээх ис-сөзүнэй т-
рөөһүн дьаһал үчүгэй бэлэм-
дэриэснэй, үрдүк таһымнаахты
үлэ итэвэстэригэр уонна кө-
түүлэргэ сыстыы принципна-
най критика уонна бэй-
критикаланыы быһыыты
майгытыгар ырытылаахты
Ону партийнай тэрилтэлэр
һылаан-көһүлээн салайар
тэриэстээхтэр.

ПЛЕНУМ

Дамкылааты дөүүллө-
һингә барыга 11 кийи-
тыл этте. Кийилэр ор-
йуонига комсомолу пар-
тийнай салайыыга баар
итэвэстэри кизитки
ырыттылар уонна олору
туоратына суолларытар
санааларын итэстэстэ-
лэр.

— Бийиги совхозтаары комсомольскаяй тэрилтэ-
бэт (комитет секретара
С. Михайлов) көннүн
диризмда комсомолец-
тар, ыччаттар ортолору-
гар социалистическаяй
куоталааны тэрөөлүнн
түпсарына, ээрдэр
коллективтарын үлэлэ-
рин салайына бачачча
үлүн ыстат. Комитет
комсомольскаяй - ыччат
коллективтарга, цеховой
комсомольскаяй тэрилтэ-
лэргэ көбө сыдыан мун-
нахтыыр, ыччатта, про-
изводствода, обществен-
най олохко кыттыыла-
рын туһуна боппууос-
тары былааннахтыи
дүүллөһөр буолла. Ити
барыта комсомольскаяй
үлэ биллэрдик сэрэхсэ-
йистигэр көмөлөһөр, —
диэтэ Кара Маркс ватын-
дан совхоз парткомун се-
кретара, ССКП райкомун
члениэ М. С. Окоңе-
щников. — Ол эрэри бийи-
ги парткоммут, цеховой
партийнай тэрилтэлэри
Комсомолу билгин да-
һаны ситэтэ суох сала-
йаллар. Партийнай мун-
нахтарга комсомоль-
скаяй үлэ боппууостарын
дүүллэһин өссө да сө-
дөх. Партком члениэ-
ра, цеховой партийнай
тэрилтэлэр секретардара,
хаһайыстыбаннай сала-
йааччылар комсомоль-
скаяй муннахтарга сыл-
дыылыра, ыччат орто-

тутар лекциялары аа-
дымыра көм дарама
арылах. Бу итерестери
уонсай күүһүнөн туора-
тарбыт наана.

СССР райкомун тили-
на, Эрилик Эристини па-
тынан Совхоз механизма-
тора Е. Г. Редюков бо-
лутун эриштилэр совхоз-
на ыгчат төһүү кууһу-
ну буоларын, социали-
стическай куоталаныыга
үүтү ыһыыга «ЫВСЛКС
60 сыла» комсомольскай-
ыгчат ферма, ыгчат сту-
буну төһөбүтүүгө Кэтип
Кула ээсчүтэ өрдүк үтү-
гөй көрдөрүүлэхтирин.
Атынтарга холобур буо-
лаллары, боллуктэте.
Иинитэн салгыы араатар
ЫВСЛКС райкомун,
үүс комсомольскай та-
рытталар ыгчат полити-
ческай уонна производ-
ственнай активнайын кө-
үлүсүннэрэ ситтэ суо-
дун, СССР XXVI съезди
көрсө оройуонга бач-
чаагына дьэри бири дара-
ны боччумнаах ыны-
ры, социалистическай
эбэллээстэстэбэ маны-
ныла илгитин улахан
нөрүдүбүн бахта.

— Соьхозтарга ыччат олохсуйан үлээлэһинин төрийиңгэ биһиги үлэ-бит залбах итгэстэрдэж, — диэнэ Субуруускай аатынан соьхос директора, СССР райкомун чилиэһэ А. В. Ефремов. — Оройунига инкили сьд производства үлэлиг түһэст ыччаттар үөрөнэ-диэн заттаан уурайылы-дэра, атың чэпчэки үлэ-ни көрдүү сатааһыыларэ үтэскэ кубулуйан эрэр. Оттон ол үлэһэ улахан охсуулаах, ыччаттары нитиңгэ эмнэ харомьбу-лаах. Инкикитин маңы

керүүхээ, тийм сэгнэе
 ыгчаты олохсугаа үзэж
 тингэ обон дэвхэллэр
 ылаахха. БЫСЛЭС рэй
 кома ыгчаты кытта үлэ
 ни мөлөхтүк тэрийэр.
 Райком секретардара, өл
 пийтээх үлэһиттөр ком
 сомольскай тэрилтэлэр
 ыгчат коллективтарыта
 салхытк сымданылар
 куоталаһын түмүктөрү
 бирнемэтигэр таһарын
 кыһаһылаахтары коду
 дон испэттэр. Комсо
 молскай үлэһиттөр
 сүүмүрдэһингиз, актив
 кытта үлэж итэҕэстэ
 оһо элбэхтэр. Итилар
 туоратыһа партияна
 тэрилтэлэр комсомол
 райкомугар, маннайыг
 сүһүк комсомольска
 тэрилтэлэргэ көмөлөрү
 күүһүрдүк тусталар.

СССР, райкомун чиглэлд кандидат, Ч. Р. раччы орто ёскулотын партийнай тэрилтэти секретара Д. П. Кладкина, ыччат үерэдэ уонна үлэте комсомольскай тэрилтэлэр үлэлэртит улахан тутулуктаах дьахтаран, калэр еттүгэр, оёскулалардаабы комсомольскай тэрилтэлэр үлэлэртит болзонтоу күүһүрдэргэ, үерөнэр, ыччаты иттигэ, үерөнэччилэри политическай аттестациялаһыгыта партийнай тэрилтэлэр, педколлективтар ордук кыһамнылаахтык, үрдүкөрдөбүллээхтик үлэлэлэлэртит баһарарын атта.

Орто оскуоланы бүтүрөн производства үчүн тахсар ыччаттар үгүс сирдэргэ септөө

уусууобула таркаллыт.
Комсомольский - итчат
коллективтарга сыйла-
рыллар наставниктар
эдэрдэри үлэсэ үөрэтти-
ни эрэ мунурданаллар,
кинилэр олохторун дьа-
һактарыы боппуруста-
рынан күннөтө мунури-
һарыабыттар. Бу итэс-
юниккитин учуоттаньан
наада. Ол туһунан пле-
нумга ОСКП райкомун
чилиэнэ, «Якутскэстрой»,
производственной колбо-
хук Чурапчытаары ТМУ-
га штунатур-малара
З. Н. Сибирякова соомай
сөптөөх этиһин онордо.

— БВСЛКС райкомун аппарата күүстөөх, сатаан туһаннааха активдарыны баар. Ол прозори комсомол райкома ону сэтэ туһамат, сөчү бачча инициативата суох үлээлир.—дкэты 13 Н-дөөх СПТУ директора, ССКП райкомун чилинзи А. С. Шинигин.—Комсомолта партийнай салаат куруутун наада. Ол гын баран БВСЛКС райкома онуоха наһаа суот, таһыа, олус маймылааны суохтаах. Райком экинэттөөх үлэһиттэрэ соххоостарга атын үлэ коллективтаргар чаастатык сытдыан ыгчат үлэтин, уорэтин, олобундыаһарын боспуруостарынан кизе-токон дээр-станнахтарына сатар. Учуска уонна отчустунаска болломтону эмне ууруоха. Комсомол үлэтин биер итэвэһинэн ылылар уураактар туюлуларын тари-ни хомтуруоллааһын ситэтэ суоба буолар.

Оскуолаларга үөрэн-
нөөччилэри, ордук уолат-
тары, сизэр-майгы өттү-

нан иштинго, ЫБСЛК
инквизитор үүнэрийг
үлэ ситэтэ суох ыытыл-
жар. Бизер үкүтү ол ады-
дон произвождство
тахсаат дыксиниянын
ни, общественная бэрэ-
дэги кэбинэлэритер тээр-
дэр, уелаттар байланы-
най сулуусуңада балэни-
чилэритер ыарахаттары
үскөтөр. Мэңи иници-
тир оскудолтаабы пар-
тийнай, комсомольская
тэрилталар, педколлек-
тивтар учуоттуулар
даада. Оройуонига сууһу-
нэн аарылар, баллар-
дамныг комсомольсий
активистар бааллар. Бу
улахан кууһу ЫБСЛК
райкома, партийнай тэ-
рилталар кыйаңа туһам-
маттар, не-союзная ую-
на нитер үлэни тупса-
рылыга түмэ тардыбат-
тар. Итилэр тустарынан
пленумга «Чурагчы
союз парткомун секре-
тара, ССКП райкомун
чилиэки М. С. Леонтьев
балэстээн эттэ.

ЫБСЛКС райкомун бастамы секретара Д. Д. Петров дакылдаанка уонна кэспитинилэргэ комсомол райкомун вадырыллар оҕоһууллубут критиканы толору септөөбүтүн аахта Уонна комсомольскай үлэгэ баар итэбэстэри туоратыыга партиянай тэрматалар көмөрүнөн салгыны быһаарнаахтык үлэллэхпит диир пленум кыттылыахта. рун эрөннэрдэ. Итинтөн салгыны кини комсомолга партиянай арааманы хангытыыга, комсомольскай терматалар үлэлэригэр салайар надрлар, специалистер кыттыларыын тупсарыыга тохтооҕо.

— Тыйа сиригэр үлэһин

илиний, комсомольский активы, огулдарлар бэлэмнэн тайаараллар, идиэтэ Чурапчытаагы интернат-оскуола директора, ССКП райкомун чилиингэр кандидат К. С. Поистинков.—Ол үрдүнэ, ЫБСЛКС райкома огулдары кытта медтехтук сибээстөр. Холбоур, билиги огулдарытыр комсомол райкомун үлэ-интэре сыдыбытхтара ыраатта. Маңы кониерухха, огулдарга быдынаахтык сыдыан ыччаты үрөтүн-интин боппурустарынан куруутун дыарыктаннааха.

Оройуонга физкультурнай-спорттивнай дьаллары ыттынга, ыччат сынналанын төрө-иниэ комсомольский үлэинтэр тус байларынан кыттылара эмиз кордобулго эппиэттэбөт. Миң санаабыр, киинлэр миисталар ыччат түмүс, сындыанар сирлэригэр буолтохтоох.

ССКП райкомун пленумун үлөтүгү ИБСЛКС обкомун икисе секретара А. А. Рудых кыттыгыны алла уонна оройуоннаагы комсомольский тарилга ССКП XXVI съездин көрөс учураттаах сорукутарыгар токтоон тыа этте. Кини пленум кыттыгылаахтарың бол-бомтотун комсомольский-ыччат коллективтар үлөлөрү хаалыттан таһаарыгы, ыччаты ба-йышнай - патристичес-най кичикин тутсарыгы туһайда.

Пленум дүүрлэхийнх-
бит болпуруоска тушаан-
наах уураагы ылынса.

КЫТТЫЛААХТАРЫН

ЭТИИЛЭРИТТЭН

ОТТООХУНУ, ҮҮНҮҮ ХОМУУРУН ТАБА ДЬҮӨРЭЛИЭХХЭ!

Оройуон совхозтарыгар сүөһү аһылыгын бэлэмнээһин
1980 сыл балаһан ыйын 1 күнүнээҥи сводката

СОВХОЗТАР	Үлээлэр жин аксаана	Эмчир ахсаана	Охуу (гектар)	Көблөм (тонна)		Салмаары (бырһаан)	Сялэс (тонна)		Сенэж (тонна)		От мээкүтэ (тонна)	
				график	туолга		график	туолга	график	туолга	график	туолга
Карл Маркс	628	35	13640	9900	9474	86,1	2900	1845	200	—	230	140
Субуруускай	331	19	9720	5850	6036	92,9	1600	1300	150	—	230	115
Эрилик Эристини	501	32	11939	7650	6873	80,8	2200	1310	200	—	240	250
«Чурашчы»	394	22	8193	5760	4910	76,7	1600	850	150	—	—	—
Оройуон үрүлүсү	1854	108	45692	29160	25293	78,1	8300	5305	700	—	700	505

Государственная статистика орайуенназы инспектурата.

Сыллаабы кирбии ылылынна

«Чурапчы» совхоз Килэжиктээри отделиниета бы-
йыл сайым 1800 тонна бастыг хаачыстыбалаах оту
содотуепкалыыр былааннаарыи баллаан ыйын 1 ну-
суготуепкалыыр былааннаарыи баллааннаарыи кирби-
нугар 1803 тоннааи баллааннаарыи сыллаарыи кирби-
тин аһарда. Ону тэмэ сезен устата 450 тонна ски-
лэс угуллан сорудах эиэ толорулуна.

Партия XXVI съездин дэстийнэйдыг нирсэн отделенио социалистическай куэталалыг мантай хүнүн рабачайдара, нэбилэн обществонноа збим соогу есса 100 тонна оту советуюпналыг П. СКРЯБИН.

Былаан туолла. Үлэ салбанар.
БАХСЫ. Толсон биригдэтэ (старший биригдэнэр С. С. Негосицын) атырдах ыйын 28 күнүгэр оттообут сылааһа былаанын төлөрдө.

Манна барьта 1100 тон-
на от кабылалына. Бир-
гэдэ коллектива, ССКП

П. ИННОКЕНТЬЕВ

Чемпион
БЛГОМ ОПО

Валторного оройуон чемпион отута В. П. Седалищев II салайар колотун эелота бэргэлэти туругунан кинигин аз-сын 56,7 тонна оту кэбисте. Ошон графий 83 тоннадан аһарыллына.

Зависит ли от этого
качество работы?
Советую подумать.

Бодолзүйн туругуний бмстаран, валоводууан 39
орбйон үрдүкн туорах-
таах културалар 961
гектаран хомулланнар,
хорутулунна.

заловондунан 380 тонна Көстөрүн курау, со-
бірдул кула. Гектардан хоштарга үгүүнү хону-
ертотунан 3,2 центнер Буу татиме олус бытаан.
үүнүү ылаахлар. Барыта 14 сүрүн бирчигинертенен

ОРОЙУОН
БААҢЫНАЛАРЫГАР

15 комбайн, 11 автомашин-
на, 55 киши үзлөшүр. Үс
совхозка 381 гектар ха-
дымал жер тутуудуна.
Бари Марис аатынан

хожуурга балэмкени мал-
төрүттөн комбайннаар ал-
дынчылары, бир смена-
нон үзлөдөгүннннннннннн буол-
ла.

Бийыл оройуон санктостара аҕуһуну хөрүтүүн уорсайа 2900 гектарга ымыахтаахтар. Ити ула-

Эрмек Эрстинин аатынан уонна «Чурапчы» совхозтар ректар ахсыстан 2-ин эрэ ценникер үүлүүнү ылаалар. Холбоёр, «Чурапчы» совхоз 268 гектары бистаран 32 тонна бурдугу хомууза.

Сүбүрүүскайдар балаһын таһа бурдук хомуурун кылаһын 1 күнүсүмэти түмүгүсүн 274 гектар үүнүү-гүсүн бастараннар 110,4 тонна туораттаах культураны ыһыһар. Күбүгүгү хоруутуну баара-суога 55 гектарга ыһыһыһар.

Эрилик Эриетини ааты-
нан соьхон 133 гектары

Гираж 12. Гираж 315